




# Wewe le Setimela

Puku ye e ngwadilwe la mathomo ka siSwati ke Busile Cynthia Ndlovu  
Moswantshi ke Shayne Capazorio Mohlami ke Leah Prinsloo  
E fetoletšwe go tšwa lelemeng la siSwati ke Kwena Richard Malebana



**WORLD BANK GROUP**



**Room to Read®**



**abantwana**

publishing





2

Wewe o rata modumo wa setimela.






Ka mehla ge se feta gagabo, o kwa  
leina la gagwe.



**pe! Wewe! Khushu khushu khushu.**





4






Ka mehla ge setimela se batamela, Wewe o bitša kgaetšedi ya gagwe, Wezi.

“Etna, Wezi! Etna o tle o kwe setimela ge se bitša leina la ka.”





Ka letšatši le lengwe, Wewe a le  
lepatlelong la dipapadi sekolong.






“Setimela se bitša leina la ka ka  
mehla ge se feta gagešo,”  
o botša bagwera ba gagwe.





Ka morago ga sekolo, Wewe le  
Wezi ba dira mošomo wa gae.








Wewe a kwa setimela se batamela.





10






A kitimela ka ntle gomme a bogela  
setimela ge se feta ka lebelo.

**pe! Wewe! Khushu khushu khushu.**





12





Letšatši leo le latelago ka morago  
ga sekolo, Wewe le Wezi ba thuša  
mmagobona go hlatswa sefatanaga.  
Ge a dutše a hlatswa, Wewe o thoma  
go opela.

*Pe! Wewe! Khushu khushu khushu.*






Wezi o ile a tsena košeng.  
Mmagobona le yena o ile  
a tsena košeng.





Pe! Wewe! Khushu khushu khushu.





16

Wewe o ya phakeng go bapala le  
bagwera ba gagwe.





Ba swarana ka matsogo go dira setimela ba  
thoma go opela.

*pe! Wewe! Khushu khushu khushu.*






Ge ba sa bapala,  
setimela sa rotoga.





Pe! Wewe! Khushu khushu khushu.  
Pe! Wewe! Khushu khushu khushu.








Ge a boela gae,  
mmago Wewe o re,

“Ke bone ka fao o ratago setime-  
la ka gona. Ka lebaka leo, ke re-  
kile dithekethe tša gore re namele  
setimela gosasa go ya toropong!”





Letšatši leo le latelago ke Mokibelo. E sa le mesong,  
Wewe, Wezi le Mma ba ya setišing.

Setimela se tšwa ka setišing.



Pe! Wewe! Khushu khushu khushu.  
Pe! Wewe! Khushu khushu khushu.



### Room to Read South Africa

1209 Francis Baard Street, The Gables, 1 Floor, Hatfield, Pretoria 0028, South Africa  
[www.roomtoread.org](http://www.roomtoread.org)

Ka 2018, projeke ya REACH e thušitše Room to Read le baphatlalatsi ba selegae ba Aforika Borwa go tšweletša dipuku tše 20 tše diswa ka maleme a Aforika Borwa. O swere e nngwe ya dipuku tšeo ka seatleng sa gago! Puku e nngwe le e nngwe mathomong e be e ngwadilwe ka Sepedi, siSwati, Xitsonga, Tshivenda goba isiZulu. Dipuku tšeo tše 20 di gona ka maleme ao ka moka gammogo le ka Seisemane. Go kwa kudu ka se, etela [onedayonebook.org](http://onedayonebook.org).

### Wewe le Setimela

Wewe and the Train

Mofetoledi ke Richard Kwena Malebana

Room to Read GSD ID: ZA-ABP-18-0116

ISBN: 978-1-928441-14-4

Kgatišo ya mathomo ya puku ye e gatišitšwe ke Abantwana Publishing.

Puku ye e ngwadilwe la mathomo ka siSwati ke Busile Cynthia Ndlovu.

Moswantšhi ke Shayne Capazorio

Mohlami ke Leah Prinsloo

E rulagantšwe ke Alison Ziki

ka thušo ya batšea karolo ba One Day One Book go la Johannesburg ka la 9 June 2018.

Ge o na le kgahlego ya go reka dikhophi tše dingwe tša puku ye, hle ikopanye le mophatlalatsi.

Abantwana Publishing

145 Corlett Drive, Bramley, Sandton, 2090

Salome Marima | 011 440 3141 | [sales@abantwanapublishing.co.za](mailto:sales@abantwanapublishing.co.za)

Projeke ye e thekgilwe ka mašeleng a trust ya Results in Education for All Children (REACH) go Panka ya Lefase (World Bank) and the Global Book Alliance gomme e thekgwa ke Kgoro ya Thuto ya Motheo.



Ditokelo tša bong tša puku ye di swerwe ke babopi ba karolo e nngwe le e nngwe ya puku. Ba kgethile go fa laesense karolo ya bona ka tlase ga laesense ya Creative Commons Attribution 4.0, seo se rago gore puku ka moka e rwele laesense yeo ya go swana. Ka gona, mang le mang a ka downloda, a fetolela, a gatiša le go phatlalatsa puku ye. Ge o ka diriša eng kapa eng go tšwa pukung ye, o gapeletšega go bolela maina a babopi ba yona.

